

OBRAZAC 1

KALAIĆ FAIK REFİK

(prezime, očevo ime i ime)

PINJES

(adresa)

063 418 117

(broj telefona)

Crna Gora - Mali i Zi	
Opština Ulcinj	
Priloga broj	15-12-2016
Opština	Ulcinj
UP	05+1356/16

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj

(organ uprave nadležan za postupanje)

Zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova

(član 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ 51/08, 34/11, 35/13))

Obraćam se zahtjevom za izdavanje urbanističko tehničkih uslova za:

1. Izgradnju objekta
2. Rekonstrukciju objekta (priložiti kopiju upotrebne dozvole)
(zaokružiti odgovarajući broj)

Katastarska parcela 2923
(situacija trase*)

Plan (DUP, UP, DSL, LSL): PINJES 2

UP (urbanistička parcela): 9

Katastarska opština ULCINJ

Opština ULCINJ

(mjesto i datum)

KALAIĆ REFİK

(podnosilac zahtjeva)

2209970272015